

## Wođe mí tso kluvinyigba dzi

traduit de « Sauvés d'un pays d'esclavage »

***p***

♩ = 80

1. Wo - de mí tso klu - vi - nyi - gba  
 2. Dzi - dzo fe mo - kpó - kpó - yo mí

dzi fü, 'Fi - si nu - vɔ le fia dum le, mia - me,'

'Ye Ma - wu, wò Gbó - gbó le mía - kplóm  
 'Fi - si mía - kpó ñui - kó - koe, dzi - dzo

Yí mía do - me - nyi - nu la gbo.  
 Kpa - kple ñui - fa - fa le te - gbee.

3. 'Fima, 'datsi, dōwōwō, tsikō,  
 Dōwuame nu atso na mí ;  
 'Fima afóku, yli nu atsi :  
 Duifafa, dzəgbenyui li qaa.

4. Míawō ñeka kple Ha mavō la :  
 Lɔlɔ dzadzé kple dzidzō mee  
 Miakafu wò ñutikokoe le,  
 Alévi, si ku ñe mía ta.